



# SLUŽBENI BILTEN

## OPŠTINE UGLJEVIK

<p>Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinaugljevik.net</p>	<p>Četvrtak 08. septembar 2022. godine UGLJEVIK BROJ 4/22 GOD. LX</p>	<p>Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756</p>
---	---	---

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 68. stav 1. tačka 8. („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i

### PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI

#### Član 1.

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 1/22, 2/22, broj: 02-12-25/22 od 24.06.2022. godine 02-12-28/22 od 09.08.2022. godine u članu 36. Odjeljku V-2 - Odjeljenje za privredu, A) Odsijek za privredu poslije tačke 4. dodaje se tačka 5. koja glasi:

#### 5. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE

Kategorija:	peta kategorija
Zvanje:	trećeg zvanja
Opis poslova:	stara se o primjeni propisa koji se odnose na lokalne i nekategorisane puteve, vodi evidenciju lokalnih i nekategorisanih puteva, stara se o saobraćajnoj signalizaciji, prati aktivnosti koje su vezane za tehnička rješenja u regulisanju saobraćaja, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka
Složenost:	složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada,

Samostalnost u radu:	samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih stručnih pitanja
Odgovornost:	odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika odgovara za pravilnu primjenu zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona, odgovara za zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršavanje povjerenih poslova, za svoj rad odgovoran je šefu odsijeka
Poslovna komunikacija:	kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno da se djelotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada,
Status:	opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
Uslovi:	VSS, saobraćajnog smjera, ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje godinu dana radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
Broj izvršilaca:	1 izvršilac

#### Član 2.

U Odjeljku V- 5 Odjeljenje za finansije, A) odsijek za runovodstvo i trezor poslije tačke 6. dodaje se tačka 7. koja glasi:

#### 7. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA KONTROLU USAGLAŠAVANJA OBAVEZA SA DOBAVLJAČIMA

Kategorija:	peta kategorija
Zvanje:	drugog zvanja
Opis poslova:	prima i vrši preliminarnu kontrolu trezorskih obrazaca svih potrošačkih jedinica i distribuira ih licima koja vrše unos podataka u lokalni trezor, vrši kontrolu unosa podataka iz trezorskog obrasca broj 4 u sistem trezora opštine, vrši kontrolu usaglašavanja sa dobavljačima po IOS-ima i vrši kontrolu konfirmacije salda po zahtjevu revizora, vrši pretraživanje i sastavlja izvještaje iz domena svog AP ovlaštenja trezorskog poslovanja,
Složenost:	složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci ili stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
Samostalnost u radu:	samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih stručnih pitanja,
Odgovornost:	odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih zadataka, odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih podataka, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava, za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja

Poslovna komunikacija:	kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno da se djelotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada,
Status:	opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
Uslovi:	VSS, ekonomskog smijera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, , najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi
Broj izvršilaca:	1 izvršilac

### Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE UGLJEVIK  
Broj: 02-12-29/22  
Datum,30.08. 2022. godine

NAČELNIK OPŠTINE:  
Vasilije Perić,dipl.ek.

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 68. stav 1. tačka 8. („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Načelnik opštine Ugljevik donosi

**P R A V I L N I K**  
**O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ**  
**ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH**  
**MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI**

**Član 1.**

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 1/22, 2/22 i broj: 02-12-25/22 od 24.06.2022. godine u članu 36. Odjeljku V-13 Kabinet Načelnika opštine dodaje se naziv radnog mjesta i glasi: „1. Šef kabineta“ i u istom mijenjaju se uslovi i glase; „VŠS društvenog smijera ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, tri godine radnog iskustva“.

U istom odjeljku tačke 1, 2 i 3 postaju tačke 2, 3 i 4.

**Član 2.**

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02-12-28/22                      NAČELNIK OPŠTINE  
Datum.09.08.2022.god              Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 68. stav 1. tačka 8. („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Načelnik opštine Ugljevik donosi

**P R A V I L N I K**  
**O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ**  
**ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH**  
**MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI**

**Član 1.**

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 1/22 i 2/22) u članu 36. Odjeljku V-2 Odjeljenje za privredu, B) Odsijek za studijsko-analitičke poslove i planiranje privredno-ekonomskog razvoja u tački 3. naziv radnog mjesta mijenja se i glasi: „3. OPERATER“ i uslovi mijenjaju se i glase; „SSS, IV stepen, gimnazija3, najmanje šest mjeseci radnog iskustva, poznavanje rada na računaru“.

**Član 2.**

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02-12-25/22                      NAČELNIK OPŠTINE  
Datum.24.06.2022.god              Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), kao i člana 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

**ODLUKU**  
**ZA PODRŠKU PČELARSTVU NA TERITORIJI**  
**OPŠTINE UGLJEVIK**

**Član 1.**

Ovom Odlukom propisuju se uslovi za ostvarivanje prava na podršku u pčelarstvu, visinu premije, rokove i potrebnu dokumentaciju.

Pravo na novčane podsticaje imaju korisnici sa prebivalištem (u trajanju od najmanje godinu dana) na teritoriji Opštine Ugljevik, a koji su članovi Udruženja pčelara na teritoriji opštine Ugljevik i posjeduju najmanje 10 a najviše 250 košnica, odnosno pčelinjih društava.

**Član 2.**

Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja mogu ostvariti samo putem udruženja/zadruge registrovanog na području opštine Ugljevik.

Visina premije iz stava 1. ovog člana iznosi 12 KM po jednom pčelinjem društvu.

Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja/zadruge pčelara uz koji se prilaže specifikacija korisnika podsticaja po bankama na jedinstvenom obrascu, koji sadrži: jedinstveni matični broj (JMB), ime i prezime, mjesto prebivališta,

broj košnica odnosno pčelinjih društava, naziv banke i broj tekućeg ili žiro računa.

Uz zahtjev za podsticaj dostavlja se izjava odgovornog lica udruženja ili zadruge o broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja ili zadruge i kopije ličnih karata članova udruženja.

Pravo na podsticaj se priznaje samo za košnice u kojima se nalazi aktivno pčelinje društvo.

#### Član 3.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrazcu koji se može preuzeti u Šalter sali – Opštinske uprave Ugljevik i upućuju Komisiji za podsticaje u pčelarstvu, najkasnije do 30.09.2022.godine.

#### Član 4.

Komisija za podsticaje u pčelarstvu će biti formirana u mješovitom sastavu (predstavnicima opštinske uprave sa predstavnicima udruženja pčelara). Zadatak komisije će biti da prima i obrađuje prispjele zahtjeve, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za odobravanje podsticajnih sredstava i priprema rešenje koje dostavlja na potpis Načelniku opštine.

Komisija za podsticaje u pčelarstvu izlazi na teren radi utvrđivanja činjeničnog stanja i praćenja realizacije sredstava plasiranih putem ove Odluke

#### Član 5.

Korisnik podsticajnih sredstava, za kojeg se utvrdi da je dao lažne podatke ili daje na bilo koji drugi način zloupotrijebio podsticajna sredstva, predviđena ovom Odlukom, dužan je vratiti uplaćena sredstva, te gubi pravo na ovu vrstu podsticaja u naredne 3 (tri) godine.

#### Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-330-80/22  
Datum: 06.09.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), kao i člana 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

### PRAVILNIK

o dodjeli podsticaja u cilju poboljšanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta

#### Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se uslovi za poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta kalcifikacijom, kroz mjeru dodjele litotamnijskog krečnjaka –krede, kriterijumi i postupak za dodjelu.

Opština Ugljevik će putem postupka javne nabavke obezbjediti 3.000 tona litotamnijskog krečnjaka – krede a čija raspodjela će se vršiti na osnovu ovog Pravilnika.

#### Član 2.

Postupak mjere iz člana 1. će se vršiti po osnovu podnešenih zahtjeva i do količina definisanim ovim Pravilnikom.

#### Član 3.

Pravo na korištenje mjere iz člana 1. ovog Pravilnika imaju fizička i pravna lica (komercijalna i nekomercijalna gazdinstva, pravna lica i preduzetnici u čijem je opisu djelatnosti poljoprivredna proizvodnja, kao i druga fizička lica koja vrše ulaganja u poljoprivredu), koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području opštine Ugljevik, i ispunjavaju sljedeće uslove:

- da imaju mjesto stalnog prebivališta na području opštine Ugljevik,
- da im je sjedište registracije na području opštine Ugljevik kao i dokaz da se bave poljoprivrednom djelatnošću (obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti)
- da su vlasnici predmetnog zemljišta ili da imaju ugovor za zemljište uzeto u zakup direktno od vlasnika parcele, sačinjen i ovjeren
  - analiza pH zemljišta
  - izjava na kojoj parceli se primjenjuje mjera sa podacima o površini

#### Član 4.

Minimalna površina za koju poljoprivredni proizvođači mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu mjere iznosi 0,5 hektara. Količina litotamnijskog krečnjaka –krede će se odobravati na osnovu analiza pH zemljišta, a maksimalna količina koja se može odobriti po jednom korisniku je 10 tona.

#### Član 5.

Načelnik opštine će formirati komisiju koja će provesti postupak odobravanja, raspodjele i primopredaje litotamnijskog krečnjaka –krede vodeći računa da se

zahtjevi uzimaju u razmatranje po datumu prispjelosti do isteka obezbjeđenih količina.

#### Član 6.

Po izvršenoj nabavci litotamnijskog krečnjaka –krede, određiće se lokacija za skladištenje i preuzimanje odobrenih količina, a korisnici će biti u obavezi da snose troškove transporta.

#### Član 7.

Zahtjevi za dodjelu ove mjere se mogu podnositi od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika pa do kraja kalendarske godine uz dokumentaciju i to:

1. Zahtjev
2. Potvrda iz Apifa (za registrovane poljoprivredne proizvođače)
3. PL ili LN
- ✓ ukoliko zemljište ima više vlasnika potrebna je saglasnost suvlasnika,
- ✓ ukoliko je zemljište predmet ostavinske rasprave, potrebno je dostaviti rješenje o nasljeđivanju
- ✓ ugovor o zakupu zemljišta ovjeren od strane nadležnog organa
4. Izjava na kojoj parceli se primjenjuje mjera sa podacima o površini
5. fotokopija rješenja o registraciji preduzetnika ili pravnog lica
- ✓ obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti
6. kopija lične karte
7. analiza pH zemljišta

#### Član 8.

U roku od 15 dana poslije dodjele litotamnijskog krečnjaka –krede, komisija je dužna izvršiti monitoring/kontrolu namjenskog utroška dodijeljene mineralne sirovine te izvijestiti putem izvještaja načelnika opštine o rezultatima monitoringa/kontrole.

#### Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj:02-12- 30/22  
Datum: 08.09.2022.god.

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj:02-111-50/22  
Datum: 29.07.2022.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 26. stav 3. i 4. Zakona o ugostiteljstvu ( „Službeni glasnik RS“ broj: 45/17) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik ( „Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/17 i 5/21) Načelnik opštine Ugljevik donosi:

#### RJEŠENJE

o imenovanju komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata

1. Imenuje se komisija za kategorizaciju ugostiteljskih objekata na području opštine Ugljevik u sljedećem sastavu:

- 1.) Jelena Džino – predsjednik komisije
- 2.) Slađana Stojić- član
- 3.) Mersed Hodžić - član
- 4.) Jelena Antelj – zamjenski član.

2. Zadatak Komisije je da razmatra zahtjeve za određivanje kategorije sobe za iznajmljivanje, apartmana, kuće za odmor, seoskog domaćinstva i kampa, provjerava i utvrđuje ispunjenost uslova propisanih pravilnicima i daje prijedlog za određivanje kategorije. Komisija je dužna sačiniti zapisnik, na osnovu kog odjeljenje za privredu opštine Ugljevik donosi Rješenje kojim se određuje kategorija ugostiteljskog objekta.

3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje Načelnika opštine broj: 02-352-100/14 od 27.11.2014. godine.

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
OPŠTINSKA UPRAVA  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02-111- 53 /22  
Datum: 08.09.2022. godine

Na osnovu člana 59. i 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 97/16 i 36/19), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik ( „Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/17 i 5/21) i člana 4. Odluke za podršku pčelarstvu na teritoriji opštine Ugljevik ( „Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 5/22), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

#### RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za podsticaje u pčelarstvu

## Član 1.

Imenuje se komisija za podsticaje u pčelarstvu u sljedećem sastavu:

1. Jelena Džino, predsjednik komisije
2. Goran Mikić, predsjednik Udruženja pčelara „Majevička košnica“ član,
3. Stojan Tešić, šef Odsijeka za inspeksijske poslove, član,

Kao zamjenski član imenuje se:

1. Pero Damjanović, SSS za poslove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva
2. Zdravko Simić, potpredsjednik Udruženja pčelara „Majevička košnica“.

## Član 2.

Zadatak Komisije iz člana 1. je da u skladu sa odredbama Odluke za podršku pčelarstvu na teritoriji opštine Ugljevik broj 02-330-80/2022 od 06.09.2022.godine, izvrši prijem zahtjeva, kompletiranje potrebne dokumentacije i utvrđivanje ispunjenosti uslova za odobravanje podsticaja, kao i pripremu rješenja koje donosi Načelnik opštine.

## Član 3.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije Opštinske uprave:

-511100-Izdaci za izgr.i  
prib.objekata.....11.700,00KM

Na pozicije:

-511100-Izdaci za izgr.i  
prib.objekata.....11.700,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-831/22                      NAČELNIK OPŠTINE  
Datum.22.07.2022.god                      Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu AVGUSTU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....740,00KM

Na pozicije:

-411400-Rashodi za otpremnine.....740,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA



OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-963/22  
Datum.15.08.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-487400-Transferi fondovima .....47,00KM

Na pozicije:

-487900-Transferi ostalim  
jed.lok.samoupr.....47,00KM

Takođe da možete izvršiti unos budžetskih sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:

-412500-Rashodi po osnovu  
tekuć.održ.....100.000,00K  
M  
-413900-Rashodi za zatezne kamate....3.750,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-882/22  
Datum.22.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku Mjesnim zajednicama, da se u mjesecu JUNU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener..60,00KM

Na pozicije:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....60,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-881 /22  
Datum.22.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad (Socijalna zaštita), da se u mjesecu JULU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-416100-Doznake građanima koje isp.iz  
budžeta.....21.332,00KM  
-416300-Doznake pružiocima usluga  
soc.zaštite.....2.785,00KM  
-412200-Rashodi po  
osn.utr.el.energ.....1.081,00KM



## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-872 /22  
Datum.29.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad (Socijalna zaštita), da se u mjesecu JULU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-419100-Rashodi po sudskim  
rješenjima.....43,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-867 /22  
Datum.29.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu AVGUSTU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412600-Rashodi za službena putovanja.30,00KM

Na pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal..30,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-962/22  
Datum.15.08.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“, da se u mjesecu JULU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412700-Rashodi za stručne usluge....1.370,00KM  
-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener....550,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-964 /22      NAČELNIK OPŠTINE  
Datum.15.08.2022.god      Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku Turistička organizacija Opštine Ugljevik da se u mjesecu JULU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-511300-Izdaci za nabavku opreme....1.500,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-980 /22      NAČELNIK OPŠTINE  
Datum.18.08.2022.god      Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ iz Ugljevik da se u mjesecu JULU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412900-Ostali rashodi.....2.000,00KM  
-511300-Izdaci za nabavku opreme.....500,00KM

Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara.....50,00KM  
-411300-Rashodi za nak.plata za vrijeme bolovanja.....3.500,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....50,00KM  
-638100-Ostali izdaci iz transakcija3.500,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-971 /22      NAČELNIK OPŠTINE  
Datum.18.08.2022.god      Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JULU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade....3.000,00KM

Na pozicije:

-411400-Rashodi za otpremnine.....3.000,00KM

///

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-978/22  
Datum.18.08.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi iz Ugljevika da se u mjesecu JULU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412500-Rashodi za tekuće održav.100.000,00KM  
-412600-Rashodi po osnovu putova....5.000,00KM  
-412700-Rashodi za stručne usluge..37.500,00KM  
-631900-Ostali izdaci.....13.070,00KM  
-412800-Rashodi za održ.javnih r.122.500,00KM

Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412500-Rashodi za tekuće održava..4.095,00KM  
-412800-Rashodi za održ.javnih pov..9.500,00KM  
-413300-Rashodi po osnovu kamata.....1.023,00KM

Na poziciju:

-412400-Rashodi za pos.namjene..... 4.095,00KM  
-419100-Rashodi po sudskim rješenj..9.500,00KM  
-413900-Rashodi za zatezne kamate...1.023,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40- 02/5-40-1011/22 NAČELNIK OPŠTINE  
Datum.24.08.2022.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ iz Ugljevika, da se u mjesecu JULU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....2.000,00KM

Na pozicije:

-411300-Rashodi za naknada plata za vrijeme bolovanja.....2.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-1002/22  
Datum.24.08.2022.god

NAČELNIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad iz Ugljevika, da se u mjesecu JULU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....79,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....79,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1008/22                      NAČELNIK OPŠTINE  
Datum.24.08.2022.god                      Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ iz Ugljevika, da se u mjesecu JULU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.200,00KM

Na pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....200,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1012/22                      NAČELNIK OPŠTINE  
Datum.30.08.2022.god                      Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku SŠC „Mihailo Petrović Alas“ iz Ugljevika, da se u mjesecu AVGUSTU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije :

-511200-Izdaci za inv.održavanje....1.000,00KM

Na pozicije:

-511300-Izdaci za nabavku postr.i  
opreme.....1.000,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-1036/22  
Datum.01.09.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik da se u mjesecu JULU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412900-Ostali rashodi.....6.362,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-1044/22  
Datum.01.09.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik

da se u mjesecu AVGUSTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-638100-Ostali izdaci u zemlji.....500,00KM

Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....240,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci u zemlji.....240,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-1031/22  
Datum.01.09.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik da se u mjesecu AVGUSTU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....875,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci u zemlji.....875,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## ///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-1045/22  
Datum.01.09.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ iz Ugljevik da se u mjesecu AVGUSTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-511200-Izdaci za invest.održavanje..750,00KM  
-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara.....500,00KM

Kao i realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara.....1.950,00KM  
-511200-Izdaci za invest.održavanj.1.500,00KM  
-412700-Rashodi za stručne usluge.....43,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci u zemlji.....3.493,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## ///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-1017/22  
Datum.01.09.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu julu može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate zapos..720,00KM

Na poziciju

-411300-Rashodi naknada plate za vrijeme bolovanja.....720,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## ///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-928/22  
Datum.09.08.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu julu može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:

-631900-Ostali izdaci.....160,00KM  
-411100-Bruto plate zaposlelih.....230,00KM

Na poziciju

-638100-Ostali izdaci iz transakcija390,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-949/22  
Datum.09.08.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu julu može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.100,00KM  
-412900-Ostali rashodi.....600,00KM

Na poziciju

-412600-Rashodi po osnovu putovanja...100,00KM  
-413900-Rashodi po osnovu zatezних kamata.....600,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-950/22  
Datum.09.08.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.



## S A D R Ź A J

AKTI NAČELNIK AOPŠTINE

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi .....	1
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi .....	4
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi .....	4
Odluka za podršku pčelarstvu na teritoriji Opštine Ugljevik .....	4
Pravilnik o dodjeli podsticaja u cilju poboljšanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta.....	5
Rješenje o imenovanju Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata.....	6
Rješenje o imenovanju Komisije za podsticaj u pčelarstvu.....	6
Rješenja o realokaciji sredstava .....	7